



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U  
THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LUHUHI/THAFAMUHWE 2013

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiatari a 13.

## KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA (50)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
	<u>26–32</u>	<u>22½–25½</u>	<u>19½–22</u>	<u>16–19</u>	<u>13–15½</u>	<u>10–12½</u>	<u>0–9½</u>
<b>ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV) (MARAGA: 32)</b>	-Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho zwavhuda. -Mihumbulo i a tokonya nahone yo vhibva. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a si na vhukhaki na khathihi, a kumedzeaho.	- Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho zwavhudi vhukuma. -Mihumbulo ndi ya nthā, nahone i a takadza. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o lundwaho tshidele, nahone a kumedzeaho.	-Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho. -Mihumbulo ndi i takadzaho, i a tendisea. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o dziaho, a kumedzeaho.	-Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho lu fushaho. -Mihumbulo ndi ya nga misi, a i na vhudzivha. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a fushaho, nahone a kumedzeaho.	- Zwi re ngomu zwo di linganela sa zwenezwo, hu na mavhaka a xedzaho vhumani. -Mihumbulo kanzhi ndi yo teaho, fhedzi i a dovholola. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o lundzedzeaho lwo linganelaho nahone a kumedzeaho.	-Zwi re ngomu zwiwe a zwi ho khagala, a zwo ngo farana. -Mihumbulo yo sekana, hunzhi i sokou dovholola. -A hu na vhumani vhu fushaho ha u pulana/mvetomvet -o. -Maanea ha ngo bveledzwa nga ndila i kumedzeaho.	- Zwi re ngomu a zwi livhani na thoho na luthihi, a zwo ngo lundzedzana. -Mihumbulo yo tapanyedzwa, yo sokou dovhololwa. - U pulana na/kana mvetomveto a zwiho. -Maanea aya ha nekedezi/kumedzei.

	<u>10–12</u>	<u>8½–9½</u>	<u>7½–8</u>	<u>6–7</u>	<u>5–5½</u>	<u>4–4½</u>	<u>0–3½</u>
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 12)</b>	<p>-U sumbedza vhudzivha ho goḍombelaho ha ndeme ya luambo.</p> <p>-Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa zwone-zwone.</p> <p>-U shumisa luambo lwa nḥesa lwa kuambele/maambe -le.</p> <p>-Munanguludzo u sa vhambedzwiho/ wa nḥesa wa maipfi, zwo vhibva vhukuma.</p> <p>-Tshitaela, thounu na redzhistara zwo tea tshoḥe thoho ya mafhungo.</p> <p>-A hu na vhukhaki na vhuthihi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>- U sumbedza vhudzivha ho dziaho ha ndeme ya luambo.</p> <p>-Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa hu si na vhukhaki , u kona u shumisa luambo lwa kuambele/ maambe.</p> <p>-Munanguludzo wa maipfi wo vanganywa lwa vhusiki.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhistara zwo tea thoho ya mafhungo.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhaki nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>-Hu na vhuṭanzi ha vhudzivha ha luambo.</p> <p>- Luambo na zwiga zwa u vhala hunzhi a zwi na vhukhaki.</p> <p>- Munanguludzo wa maipfi wo tea tshibveledzwa.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhistara zwo tea thoho ya mafhungo.</p> <p>- Kanzhi a hu na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p>	<p>-Huniwe u vhone ha vhudzivha ha luambo zwi hone.</p> <p>-Luambo ndi lwa misi, zwiga zwo shumiswa lu fushaho.</p> <p>-Munanguludzo wa maipfi u a fusha.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhistara nga u angaredza zwi ḍi anana na thodea dza thoho ya mafhungo.</p> <p>- Hu ḍi vha na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p>	<p>-Vhudzivha ha luambo ho sekana.</p> <p>-Luambo a lwo ngo vhibva, na zwiga zwa u vhala huniwe a zwo ngo shumiswa nga ndila yone.</p> <p>-Munanguludzo wa luambo ndi wa fhasi.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhistara zwi shaedza ndunzhendunzhe.</p> <p>-Hu na vhukhaki ho vhalaho naho ho ḍi vha na u vhalulula na u sedzulusa.</p>	<p>-Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea.</p> <p>-Munanguludzo wa maipfi wo shaedzwa.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhistara a zwo ngo tea.</p> <p>-Ho ḍala vhukhaki, naho zwo ḍi vhalululwa na u sedzuluswa zwituku.</p>	<p>- Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea tshoḥe.</p> <p>- Munanguludzo wa maipfi a wo ngo tea na luthihi.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhistara zwo liana tshoḥe.</p> <p>- Ho ḍalesa vhukhaki na ndaḍo, nahone a hu vhoneali vhuṭanzi ha u vhalulula na u sedzulusa.</p>

	<u>5–6</u>	<u>4½</u>	<u>4</u>	<u>3–3½</u>	<u>2½</u>	<u>2</u>	<u>0–1½</u>
<b>TSHIVHUMBEO (T) (MARAGA: 6)</b>	-Kubveledzelwe kwo faranaho/lunzhedze aho kwa thoho. Vhudodombedzi vhu tokonyaho. -Miṭala, dziphara zwo fhatwa lwo faranaho. -Vhulapfu/tshivhalo tsha maipfi zwi elana na ndaela dza thoho.	-Mafhugo o bveledzwa nga ndila yo faranaho. Hu na ndunzhendunzhe. - Miṭala, dziphara zwi i a tevhelelea nahone zwo vangana. -Vhulapfu ho tea.	-Vhunzhi ha zwidodombedzwa zwo bveledzwa. - Miṭala, dziphara zwo fhateā zwavhudi. - Vhulapfu ho tea.	-Dziṅwe dza mbuno na zwododombedzwa zwo bveledzwa. - Miṭala, dziphara zwo ḍi khakhea huṅwe, fhedzi maanea a ḍi sala a tshi pfala. -Vhulapfu ho tea.	-Dziṅwe dza dzimbuno dza ndeme dzi hone. - Miṭala, dziphara zwo khakhea, fhedzi mihumbulo i sala i kha ḍi pfala. -Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhale sa.	- U ita a tshi bva kha thoho. -Zwi a konda u tevhelelea vhuṭala ha mafhungo. - Miṭala, dziphara zwi kha vhuimo ha fhasi. - Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhale sa.	-O liana na thoho. - Miṭala, dziphara zwo vhilingana, a zwi tevhelele. -Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhales- a u fhirisa mpimo.

**KHETHEKAYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI (30)**

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 20)</b>	<u>16–20</u>  Ndivho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa. -U n'wala lwo rombaho/vhibvaho. -U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho ya mafhungo. -Hu na vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto, zwa mbo bveledza tshibveledzwa tshi si na vhukhaki na luthihi, tshi kumedzeaho. -O kona lwa nthesa kha u shumisa	<u>14–15½</u>  -U na ndivho yavhudi ya thodea dza tshibveledzwa. -U n'wala lwo rombaho/vhibvaho. U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo tandavhudzwa zwavhudisa, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -U pulana na /kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tsho fhatwaho zwavhudi. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo lwa ntha vhukuma.	<u>12–13½</u>  -U na ndivho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U n'wala – u fara vhutala, nahone u tou polika zwituku kha thoho ya mafhungo. -Hunzhi zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana, nahone zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -U pulana na /kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudi. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo nga ndila yo dziaho.	<u>10–11½</u>  -U na ndivho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U n'wala – o di banyana kha thoho, fhedzi a zwi xedzi. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwi nwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho. -U shumisa mihumbulo u fushaho kha u bveledza thodea dzo teaho dza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.	<u>8–9½</u>  -U na ndivho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. Vhutala hawe kha u fhindula mushumo uyu vhu sumba ho sekana. -U n'wala – u a xedza vhutala, zwi ambiwaho hu nwe zwi ita zwi tshi liana. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana lwo linganelaho, zwi nwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tsho linganelaho, tsho faranaho nahone tshi	<u>6–7½</u>  -U na ndivho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa. Phindulo yawe kha mushumo uyu i sumbedza hu na u shaedza vhukuma. -U n'wala – u xedza vhutala, na zwi ambiwaho hu nwe a zwi tsha pfala. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwi ita zwi tshi liana, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho. U pulana na/kana mvetomveto a zwi fushi. Tshibveledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhudi. U shumisa milayo ya tshivhumbeo nga	<u>0–5½</u>  -A hu na ndivho ya thodea dza tshibveledzwa. -U n'wala – u liana na thoho, zwi ambwaho hunzhi a zwi tsha pfala. Zwi re ngomu na mihumbulo a zwi elani, zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedzaho thoho. -U pulana na /kana mvetomveto a zwi ho. Tshibveledzwa itshi a tshi kumedzei. - A ho ngo shumiswa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo.

	milayo yo teaho ya tshivhumbeo.				kumedzeaho. -U na muhumbulo wo linganelaho wa thodea dza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa-fhedzi hu na u tahedzwa ha zwithu zwa ndeme.	ndila yo khakheaho.	
<b>LUAMBO, TSHITAE LA NA U SEDZULUSA (LTS)  (MARAGA: 10)</b>	<b>8–10</b>  - U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa girama, nga ndila yone kha tshibveledzwa. -Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, ndivho na redzhistara zwo tea tshothe-tshothe. -A hu na vhukhaki na vthuthi nga murahu ha u vhalula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	<b>7–7½</b>  -Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhudi vhukuma, nahone nga ndila yone. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhistara hunzhi zwo tea. -Hunzhi a hu na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	<b>6–6½</b>  -Mushumo wo fhatwa zwavhudi, u a vhalea. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhistara hunzhi zwo tea. -Hunzhi a hu na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	<b>5–5½</b>  -Mushumo wo fhatwa lu fushaho. Vhukhaki vhu re hone a vhu khakhi nyelelo ya mafhungo. -Ndivho ya maipfi i a fusha zwi tshi kwama ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhistara zwo tea lu fushaho. -Hu na vhukhaki vhu si vthunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho todou vha vhu teaho.	<b>4–4½</b>  -Mushumo wo fhatwa lwo tou linganelaho. Hu na vhukhaki ho vhalahonyana. -Ndivho ya maipfi i fhasi nahone a i tei tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. Tshitaela, redzhistara na thouni zwo tsa. -Hu na vhukhaki ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhale sa.	<b>3–3½</b>  -Mushumo wo fhatwa lwa fhasi nahone zwi a konda u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toda u lulamiswa nahone a i tei ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhistara a zwo ngo tea. - Tshibveledzwa tsho dala vhukhaki, naho ho di vha na u vhalulula na u sedzulusa. -Zwo lapfesa/pfufhifhale -sa.	<b>0–2½</b>  -Mushumo wo fhatwa lwa fhasi nahone zwo riwalwaho zwo vhilingana. -Ndivho ya maipfi i toda ndulamiso zwi hone, nahone a i tei ndivho. -Tshitaela, ndivho na vha tangedzaho mafhungo a zwi anani/tshimbilelani na thoho ya mafhungo. -Ho dalesa vhukhaki na ndado nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu – Zwo lapfesa/pfufhifhalesa a u fhirisa mpimo.

## KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI (20)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
	<u>10½–13</u>	<u>9½–10</u>	<u>8–9</u>	<u>6½–7½</u>	<u>5½–6</u>	<u>4–5</u>	<u>0–3½</u>
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 13)</b>	-Ndivho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa. -Vhuniwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhuṭala hone-hone, ha liani na thoho. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe zwo farana tshothe, nahone zwidombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi si na vkhakhi na luthihi, nahone tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo yothe yo teaho ya tshivhumbeo.	-Ndivho ya vhudisa ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha ho angalalaho ha vhutsila ha u niwala. -Vhuniwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhuṭala hone, ha liani na thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe zwo farana, zwa tandavhudzwa zwavhudisa, nahone zwidombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa	-Ndivho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U niwala– mugudi u fara vhuṭala hone, hu na u liana/xelana zwituku na thoho. - Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana, zwidombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho. -Hu na vhumanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledzaho tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudi. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	-Ndivho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U niwala – mugudi u a xedza vhuṭala fhedzi zwa si khakhise thalutshedzo nga u angaredza. -Zwi re ngomu kha tshibveledzwa na mihumbulo zwo farana lu fushaho, zwiwe zwa zwidombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na sedzulusa zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho. -O shumisa mihumbulo u fushaho wa	-Ndivho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. -Phindulo i shaedza vhuṭala. -U niwala – mugudi u liana na thoho thalutshedzo ya polika huwe. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana lwo linganelaho, zwiwe zwa zwidombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledza tshibveledzwa tsho linganelaho, tshi kumedzeaho. - U na mihumbulo wo linganelaho wa	-Ndivho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa. Phindulo kha mushumo uyu i sumbedza vhuṭala vhusekene. -U niwala – mugudi u liana na thoho, huwe thalutshedzo ya polika. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a zwo ngo tou farana, zwidombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho. -A zwi tei Luambo lwa Hayani, naho ho pulaniwa na/ kana mvetomveto.	-A hu na ndivho ya thodea dza tshibveledzwa. -U niwala – mugudi u liana na thoho, thalutshedzo hunzhi i a xela. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a zwi yelani, zwidombedzwa zwitukutuku zwi tikedzaho thoho. -U pulana/ mvetomveto a zwi ho. Tshibveledzwa a tshi kumedzei/fushi. -Ho ngo shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.

## NSC – Memorandumu

		tsho fhatwaho zwavhudi, tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho nga ndila yavhudi vhukuma.		thodea dza tshivhumbeo.	thodea dza tshivhumbeo – hu na huiwe u shaedza.	Tshibveledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhudi. - O shumisa milayo ya tshivhumbeo nga ndila yo khakheaho.	
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 7)</b>	<u>6-7</u> -U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa luambo kha u riwala tshibveledzwa, nahone zwo fhatwa zwavhudi. -Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaila, thouni na redzhistara zwo tea tshothe. -Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	<u>5-5½</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhudi vhukuma nahone nga ndila yone. -Ndivho ya maipfi hunzhi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhistara hunzhi zwo tea. -Tshibveledzwa hunzhi a hu na vhukhaki nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	<u>4½</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhudi, nahone tshi a vhalea. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaila, thouni na redzhistara hunzhi zwo tea. -Tshibveledzwa itshi a tshi na vhukhaki vhunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	<u>3½-4</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa lu fushaho. Vhukhaki vhu re hone a vhu khakhisi nyelelo ya mafhungo. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhistara zwi a di fusha. -Tshibveledzwa tshi di vha na vhukhaki vhu si hunzhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho todou vha ho teaho.	<u>3</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa lwo linganelaho. Hu na vhukhaki ho vhalaho. -Ndivho ya maipfi yo shaedza nahone a i tei tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhistara zwo tsela fhasi. -Tshibveledzwa tsho faredza vhukhaki ho vhalaho nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/pfufhifhale -sa.	<u>2½</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa nga ndila i shaedzaho/ya fhasi, nahone zwi a konda u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toda u lulamiswa huiwe, nahone a i tei ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhistara a zwo ngo tea. -Tshibveledzwa tsho dala vhukhaki, naho ho di vha na u pulana/ sedzuluswa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/pfufhifhale -esa.	<u>0-2</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa nga ndila ya fhasi/i shaedzaho vhukuma, nahone zwo vhilingana. -Ndivho ya maipfi i toda u lulamiswa ho angalalaho vhukuma, nahone a zwo ngo tea ndivho na kathihi. -Tshitaela, thouni na redzhistara a zwi tshimbilelani na thoho. -Tshibveledzwa tsho dala vhukhaki vhunzhiswa, na ndado i re khagala nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/pfufhifhale -esa.



## **KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)**

### **MBUDZISO I**

(Vha so ngo shumisa adendamu iyi kha u maka, kha vha tou i shumisela u engedza ndivho yavho.)

#### **1.1 Vhukavhamabufho he nda vhuya nda hu dalela**

Mbuletshedzo

- Muñwali u buletshedza tshithu nga vhudalo.
- Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.
- Muñwali u shumisa tshifhinga tsha zwino.
- Muñwali u vha a tshi khou ñwala nga vhukavhamabufho he a vhu dalela.
- U tea u vha e muthu we a hu dalela/ a re na tshenzhemo ya ene muñe.

Nganetshelo

- Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitori kana zwiwo zwo no bvelelaho.
- Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.
- Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.
- Magumo a songo dowealeho nahone a fhedza tshitori zwavhudi.
- Muñwali u vha a tshi khou ñwala nga vhukavhamabufho he a vhudalela.
- U tea u vha e muthu we a hu dalela.

#### **1.2 Tshitediamu tsha hashu**

Mbuletshedzo

- Muñwali u buletshedza tshithu nga vhudalo.
- Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.
- Muñwali u shumisa tshifhinga tsha zwino.
- Muñwali u vha a tshi khou ñwala nga tshitediamu tsha hawe (tshine a tshi divha).
- U tea u vha e muthu ane a tshi divha.

#### **1.3 Zwi nkumbudza ñvha ñe nda thulwa nga golo**

- Muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.
- Muñwali u a dzhia sia.
- Vhudipfi na u nyanyuwa ndi zwone zwi no dzhielwa ñtha.
- Muñwali u amba ñvha ñe a thulwa nga golo.
- Muñwali u ñwala zve golo ya mu thulisa zwone.

**1.4 Hu tshi nangwa vharangaphanda vha vha vhagudi kha hu lavheleswe vhukoni/Hu tshi nangwa vharangaphanda hu songo lavheleswa vhukoni**

- Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona ngayo zwithu.
- Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.
- Muñwali u sumbedza u imelela linwe sia.
- Muñwali u tikedza vhukuma sia line a khou toda li tshi tendiwa.
- Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.
- Muñwali u shumisa tshifhinga tsha zwino.
- Muñwali u vha tshi khou imelela kana u hanedza u nangwa ha vharangaphanda vhavhagudi u tshi tevhelwa vhukoni.

**1.5 Vhudi na vhuvhi ha mishumo ya tshifhinganyana**

- A dzhia masia mavhili a khani.
- Mafhungo a tea u vha a tshi tangedzea.
- Mbuno dza u ima na u hanedzana na thoho dzi fanela u linganyiswa.
- Muñwali ha dzhii sia.
- Muñwali a nga tahisa mihumbulo wawe magumoni.
- U tea u ñwala nga ha vhudi na vhuvhi ha mishumo ya tshifhinganyana.

**1.6 Tshifanyiso**

- Muñwali a nga disa zwifanyiso zwine muvhali a zwi talela a kona u ñwala maanea ngazwo.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo newaho.
- Muñwali u bvisela khagala maimo na kuhumbulele kwawe.

**1.7 Tshifanyiso**

- Muñwali a nga disa zwifanyiso zwine muvhali a zwi talela a kona u ñwala maanea ngazwo.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo newaho.
- Muñwali u bvisela khagala maimo na kuhumbulele kwawe.

**1.8 Tshifanyiso**

- Muñwali a nga disa zwifanyiso zwine muvhali a zwi talela a kona u ñwala maanea ngazwo.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo newaho.
- Muñwali u bvisela khagala maimo na kuhumbulele kwawe.

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI****MBUDZISO 2****2.1 VHURIFHI HA VHUKONANI**

Thodea:

- Vhurifhi ha vhukonani vhu na diresi nthihi.
- Vhurifhi ha vhukonani vhu na theshano.
- Vhurifhi ha vhukonani vhu na mathomele.
- Vhu tea u vha na mutumbu.
- Vhu tea u vha na magumo.
- Hu tea u vha na ndunzhendunzhe ya mafhungo u bva mathomoni u swika magumoni.

**2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU**

Thodea:

- I tea u vha pfufhi.
- Zwidodombedzwa zwa mabebo na duvha la lufu.
- Zwiinwe zwiga zwa ndeme zwa mufu, sa he a alutshela hone.
- Zwidodombedzwa nga ha pfunzo na u shela mulenzhe kha u bveledzisa lushaka.
- I tea u amba tshithu nga ha mashaka a tsini e mufu a sia.

**2.3 MUVHIGO**

Thodea:

- Thoho
- Vhubvo
- Vhuyo
- Marangaphanda
- Matshimbidzele
- Mawanwa
- Themendelo
- Phendelo
- Tsaino
- Tshiimo tsha muvhigi
- Duvha/Datumu

## 2.4 BUROTSHA

Thodea:

- Dzina la tshibveledzwa.
- Fhethu hune tsha wanala hone.
- Muedza wa ndeme.
- Vhudavhidzani.
- U tutuwedza dzangalelo la vhavhali.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30

## **KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI**

### **MBUDZISO 3**

#### **3.1 KHUNGEDZELO**

Tsho<sup>^</sup>dea:

- Dzina la tshibveledzwa na khephusheni
- Vhudavhidzani
- Fhethu hune tsha wanala hone
- U tu<sup>^</sup>tu<sup>^</sup>la dzangalelo
- Mbonalo i kungaho
- Tshilo<sup>^</sup>geni

#### **3.2 DAYARI**

Tshivhumbeo:

- Tshifhinga (hune tsha to<sup>^</sup>de<sup>^</sup>a)
- Duvha
- N<sup>^</sup>wedzi
- N<sup>^</sup>waha
- Zwiitei
- Fhethu

#### **3.3 NDAELA**

Tshivhumbeo:

- Kha i vhe pfufhi.
- I tea u angaredza mulaedza wa ndeme.
- I tea u pfesesea.
- Luambo lwayo lu fanela u kona u swikelelea nga vhatu vhanzhi.

**T<sup>^</sup>HANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 20**  
**MARAGAGU<sup>^</sup>TE: 100**